




WOFATA DEE EYE FO AYAREHWE

NY STATE OF HEALTH no wo ha se wode
mmoa ne nhyehyeε beboa wo na ate wo
ka no so ama wo.

NY STATE OF HEALTH (NY MANTAM APOMUDEN ASOEε) NO, WO' LL BEHUNU

- 1 Apomuden nhyehyeε pii a edi mu na ebos
no nso wo fam.
- 2 Wankasa bepaw wo nhyehyeε
- 3 Beboa ama woatua nhyehyeε a wo pawee no ka.
- 4 Essential Plan (Nhyehyeε Titire) a eho hia ma won
a won sikasem wo fam

NE BUE NNYε DEN KORAA FA SAA NSEM YI MA W'ABUSUA MU NO NYINAA

- ✓ Nwoda
- ✓ Apomuden nsiakyibaa noma, de aye mmara
Akwantu, nkrataa noma se ebi wo ho a
- ✓ Adwumaye, akatua ho akontaabuo, ne
Apomuden nsiakyibaa ho nsem



Fa wo ho hye mu nne
1-855-355-5777 anaa
TTY: 1-800-662-1220

nystateofhealth.ny.gov
Ma wo ho nto- obi beboa wo

THE ESSENTIAL PLAN (NHYEHYEE TITIRE)

The Essential Plan (Saa nhyehyee titire) yi aboa wɔn a wɔtete New York a wɔn sikasɛm wɔ fam no.

Ɛto mmere bi a, ɛnnuru dɔla baako da koro. Ɛbi mpo, wɔnnye hwee.

NA WɔNTE MFIRI W'AKATUA MU, na ɛfiri aseɛ ye adwuma aberɛ a wɔde wo ho hyee mu no ara.

THE ESSENTIAL PLAN (NHYEHYEE TITIRE) YI DE MFASOɔ PAPA BA TE SƐ DEƐ APɔMUDEN NHYEHYEE AFOFORɔ TE NO



Dɔkota nsrahwe, a deɛ wɔadare wɔ ayarehwe mu ka ho



Nhwehwɛmu a dɔkota pɛ sɛ wokɔye



Nnuro a wɔatwerɛ ama wo



ɔyarefoɔ a wɔagye no ato ho ne ɔyarefoɔ a wɔayi no Wɔ ayaresabea ho

Wɔ Essential Plan (Nhyehyee Titire) yi ase no, wo kyɛfa a wɔtua wɔ ayarehwe no mu no, ɛsua koraa. Na ɛto mpo a, ɛye \$0.

Na wontua hwee wɔ mmoa a yɛde si nnɔɔma ano, te sɛ dɔkota bɛba ahwehwe wo nnipadua mu da biara.



Bue saa Essential Plan (Nhyehyee Titire) yi nnɛ. Wabue kwan Afe mu no nyinaa.